

Dzi o va dici anyigba la kpɔ

traduit de « Le ciel a visité la terre »

The musical score consists of four staves of music for two voices. The top staff has a treble clef, a key signature of three sharps, and a tempo of 75. The second staff has a bass clef, a key signature of one sharp, and a dynamic of *p*. The third staff has a treble clef, a key signature of one sharp, and a dynamic of *mf*. The bottom staff has a bass clef, a key signature of one sharp, and a dynamic of *pp*. The lyrics are written below each staff in Yoruba. The first staff contains lines 1, 2, and 3 of the lyrics. The second staff contains lines 4, 5, and 6. The third staff contains lines 7, 8, and 9. The fourth staff contains lines 10, 11, and 12.

1. Dzi - fo va di a - nyi - gba
 2. Lɔ - lɔ, si wu go - me - se -
 3. Lɔ - lɔ gā sia, si bɔ - bɔ -

la kpo : I - ma - nu - el va mía gbo
 se - wo, Ma - wu - vi, xe - xea - me Wɔ -
 d'a - nyi, Ga - bɔ - bɔ 'do - kui yi to

ke. Ma - wu zu a - me : nu - ku - nu
 la Lɔ - dí va mí vɔ - wɔ - la -
 wu : A - me fe Vi la tsɔ 'f'a -

kɔ - kɔe ! 'fe du - ko ne - dze klo 'su - boe !
 wo gbo A - be su - bɔ - la va - vã 'ne.
 gbe na He - ku dè xe - xe tra - mɔ ta !

4. Lifì xoasi, dzadzeto ka ye
 Tòwòwo atso na wò ma ?
 Míafe kafukafu fe vuvu,
 Yesu, menye wò lolðe oa ?

5. Dzijo va di anyigba la kpɔ :
 Imanuel va mía gbo ke.
 Mawu zu ame : nukunu kókœ !
 'fe dukɔ nedze klo subœ.